

KONCINTI NI FURA YE

NI MIFEPIRISTONI
A NI MISOPOROSOTOLI YE
(FEEEREE FARAGOGO KAN)



FURA FANGA

Mifepirisitoni/
Misoporosotoli
furakisew faranin
nogon kan, kagni
kosobe ani a be se
ka muso 95-98%
koncinti lo gokun
12 fowl la.

MUN BI SE KA KE
NI MUSO KCON MA
TINDE DO?



Muso be se ka
segi ka furaw ta
mifepiristoni ni
misoporostoli
wala ka ta u bi den
sama ka bo. Farati
ka dogo kosebe
den kan ni kono bi
ta ne hali bi fura
tali ko.



JEKULUW KUNNAFONI

Women HelpWomen

WEB: [HTTPS://WOMENHELP.ORG](https://WOMENHELP.ORG) EMAIL: INFO@WOMENHELP.ORG

TWITTER: @WOMENHELPORG FACEBOOK: WOMENHELPWOMENINTERNATIONAL

MAMA Network: Mobilizing Activists around Medical Abortion (MAMA).

ADDRESS: PLOT 471 BLOCK 208 P.O BOX 585 KAMPALA -UGANDA BOMBO RD

KAWEMPE DIVISION, KETI FALAWO ZONE PLOT 208

BLOCK 471 NEXT LITTLE STARS EDUC CENTRE NEXT BULONDO APARTMENTS /

PHONE NUMBER: +(256) 782 413307



YALA N'KA KONCINTI NEENA WA?

Hali ni muso b'a miiri ko ale konoman te tugun, a nafa ka ca ka laje ni koncinti neena. A ka kan ka ultrason (ekografi) ke koncinti fura tani ko, wala ka ta segesegé ka file n'a konoman lo hali bi O segesegeli bi ke logokun 3 ka taga se logokun 4 ma koncinti neena.



Ni muso **joli te bo**, ni a joli **bi bo dooni dooni** (min ma se a ka kalo joli bo fe ani jolikuru ta la), ani/walima n'a bi **kono tagamasijew** ye furaw tali ko, a be se ka ke ko a konomanin lo hali bi. **A ka kan ka ultrason** (ekografi) ke joona joona k'a file ni kono be tagara ne walima a tinen, no te se ka ke, a be se ka fura ta tugun.



KONCINTI KO




Koncinti ko, muso be se ka to ka joli bo dooni dooni fo logokun 1 ka taga se logokun 3 ma, nka muso kelen kelen bese te kelen ye.



I man kan ka foyi don musoya kono (tampon), ka ko, walima ka cenumusoko ke fo joliba bo ka ban, tile 2 nogon koncinti furatali ko.

Muso be se ka kono soro yoronin kelen koncinti ko! Walisa a kana kono ta tugun o yoronin bese, n'a t'a fe, a ka kan ka kono bali feerew juman do ke.



VHW
women help women

MAMA
mobilizing activists around medical abortion



A BE BARAKE COGO JUMAN?

Konotijne ni fura ye be koo do lawuli min be l n'a fo'o kono min tijena a yerema.



Mifeprisitoni be muso fari jii (porozesiteroni) na faman bali, min be kono deme a ka taga je, ani a b'a to konobara be son Misoporostoli la.



Misoporosotoli be konobara sogo sogo, o be ke sababu ye ka konotijne, ka jolikuru bo ani ka joli bo.

A BI SE KA TA FO'O WAGATI DJUME KA SE KAKONOTIJNE LAKANANEN KE?



Kono lögökun 12 fo'low la, a be jati k'a ta muso k'a kalo laban loon fo'o ma.



FURAKISEEW BE TA COGO JUMAN KA KONOTIJNE LAKANALEN KE?



Muso mako bena ke Mifeprisitoni 200 mcg furakise kelen (1) la ani Misoporosotoli furakise naani (4) la min kelen kelen bee be 200 mcg .



Mifeprisitoni ka kan ka kunu ni jii kopo ye.

Wagati 24 o ko, aw be Misoporosotoli furakise 4 don



neen jukoro furakise fila fan kelen kelen bee la .

O furakise 4 ka kan ka to daa la miniti 30 kono fo'o u ka yelema. O wagati temenin ko, muso be se ka furakise too kunu.



KOLLOW MINW BE SE KA KE

Furaw tali wagati 24 kono, tagamasijne ninnu be se ka ye: fo'o nigi, fo'o, konoboli, farigan 38°, kunkolodimi ani/ walima aw fari mandi aw la. O kololow nunu te farati ye ani u bina tunu wagati damado temenin ko.



MUN BI SE KA KE MISOPOSOTOLI TAANI KOFE?



Kerenkerennin ni joli boli be caya ka teme muso ka kalo joli kan.



Muso 90% muso keme kan, kono be tije wagati 6 fo'o kono.




Ni kono tuma miëna, muso bena joli bo ka caya.



Dimimadafuraw be se ka ta wagati kelen na ni misoporostoli furakise fo'o ye. Ibuporofeni lo be mögo deme ka teme fura too bee kan. Parasitamoli/ asetaminofeni be se ka ta ka a dafa.



GELAYAW TAGAMASIJNEW YE JUMANW LO YE?



Joli boli ka caya (saniyali faniw 2 ka taga se 3 ma bi fa wagati kelen kono ni joli ye, o be se ka mijne fo'o wagati 2 ka taga se wagati 3 ma)



Fariganba (a ka ca ni 39° ye), walima 38° ka teme wagati 24 kan.



Dimi jugu tile damado konotijne fura tani ko min te se ka nogoya ni dimimadafuraw ye.



Muso ka musoya ji bi bo na daganites ani a kasa ka go

MUN KA KAN KA KE NI GELAYA DOW BE YEN?



**Aw ka taga
Kenyaso do la
joona joona.**

Ni muso mako be furakeli la, **dögötöröw wajibiyalen lo k'a furaké**. Furakeli minw be ke konotijne ni fura ye gelayaw la, u ni kono min tijena a yerema furakecogo bee ye kelen ye tigitigi. **A te se ka danfara don kono min tijena a yerema a ni min tijena ni mifeprisitoni ni misoporosotoli ye ce.** O kama, muso min mako be furakeli la, **ale be se k'a fo'ko ale konotijena.**

